

Delirium Ultra 12 Hour

Place Name	Hometown	Gender	Type	Bib #	Time	Laps	Speed	Division Rank
1 CARLEE JAMES		F: 1	Runner	1215	Laps: 41 11:46:04.41	41	N/A	:
		<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cumulative</u>		
		1.524	00:13:26.823	20:26	0.0mph	00:13:26.823		
		3.0	00:13:27.204	25:32	0.0mph	00:26:54.027		
		4.6	00:13:21.284	06:09	0.0mph	00:40:15.311		
		6.1	00:13:41.444	36:31	0.0mph	00:53:56.755		
		7.6	00:13:43.308	01:31	0.0mph	01:07:40.063		
		9.1	00:13:32.365	34:45	0.0mph	01:21:12.428		
		10.7	00:13:40.364	22:02	0.0mph	01:34:52.792		
		12.2	00:13:08.970	21:00	0.0mph	01:48:01.762		
		13.7	00:13:53.389	16:43	0.0mph	02:01:55.151		
		15.2	00:13:39.308	07:52	0.0mph	02:15:34.459		
		16.8	00:16:31.900	42:32	0.0mph	02:32:06.359		
		18.3	00:13:32.816	40:48	0.0mph	02:45:39.175		
		19.8	00:13:58.335	23:03	0.0mph	02:59:37.510		
		21.3	00:18:23.113	34:01	0.0mph	03:18:00.623		
		22.9	00:13:54.634	33:24	0.0mph	03:31:55.257		
		24.4	00:15:57.104	55:52	0.0mph	03:47:52.361		
		25.9	00:18:57.423	14:10	0.0mph	04:06:49.784		
		27.4	00:20:04.725	16:46	0.0mph	04:26:54.509		
		29.0	00:13:25.720	05:38	0.0mph	04:40:20.229		
		30.5	00:17:43.826	47:08	0.0mph	04:58:04.055		
		32	00:16:57.191	21:43	0.0mph	05:15:01.246		
		33.5	00:16:09.124	37:04	0.0mph	05:31:10.370		
		35.1	00:14:41.887	07:08	0.0mph	05:45:52.257		
		36.6	00:17:57.585	51:40	0.0mph	06:03:49.842		
		38.1	00:18:08.033	11:47	0.0mph	06:21:57.875		
		39.6	00:21:42.918	13:39	0.0mph	06:43:40.793		
		41.1	00:18:29.407	58:26	0.0mph	07:02:10.200		
		42.7	00:19:02.227	18:35	0.0mph	07:21:12.427		
		44.2	00:21:06.204	01:16	0.0mph	07:42:18.631		
		45.7	00:27:29.994	48:20	0.0mph	08:09:48.625		
		47.2	00:25:29.098	46:59	0.0mph	08:35:17.723		
		48.8	00:20:46.907	42:28	0.0mph	08:56:04.630		
		50.3	00:19:33.165	13:30	0.0mph	09:15:37.795		
		51.8	00:14:41.670	04:13	0.0mph	09:30:19.465		
		53.3	00:14:53.009	36:17	0.0mph	09:45:12.474		
		54.9	00:17:30.825	52:47	0.0mph	10:02:43.299		
		56.4	00:20:20.370	46:35	0.0mph	10:23:03.669		
		57.9	00:22:48.894	58:27	0.0mph	10:45:52.563		
		59.4	00:28:58.346	33:14	0.0mph	11:14:50.909		
		61	00:17:50.811	20:49	0.0mph	11:32:41.720		
		62.5	00:13:22.691	25:01	0.0mph	11:46:04.411		

Delirium Ultra 12 Hour

Place Name	Hometown	Gender	Type	Bib #	Time	Laps	Speed	Division Rank
2	JERRY NAVARRO	M: 1	Runner	1206	Laps: 37 11:42:51.31	37	N/A	:
		<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cumulative</u>		
		1.524	00:15:09.479	17:10	0.0mph	00:15:09.479		
		3.0	00:14:49.438	48:24	0.0mph	00:29:58.917		
		4.6	00:14:49.767	52:48	0.0mph	00:44:48.684		
		6.1	00:15:21.823	02:43	0.0mph	01:00:10.507		
		7.6	00:14:30.484	34:12	0.0mph	01:14:40.991		
		9.1	00:14:22.574	48:07	0.0mph	01:29:03.565		
		10.7	00:14:52.319	27:02	0.0mph	01:43:55.884		
		12.2	00:14:36.872	59:52	0.0mph	01:58:32.756		
		13.7	00:14:18.576	54:30	0.0mph	02:12:51.332		
		15.2	00:14:12.172	28:37	0.0mph	02:27:03.504		
		16.8	00:15:06.331	34:57	0.0mph	02:42:09.835		
		18.3	00:15:52.073	48:24	0.0mph	02:58:01.908		
		19.8	00:15:22.307	09:12	0.0mph	03:13:24.215		
		21.3	00:16:13.355	33:49	0.0mph	03:29:37.570		
		22.9	00:15:46.400	32:19	0.0mph	03:45:23.970		
		24.4	00:19:49.986	59:06	0.0mph	04:05:13.956		
		25.9	00:17:57.043	44:24	0.0mph	04:23:10.999		
		27.4	00:17:50.864	21:32	0.0mph	04:41:01.863		
		29.0	00:18:14.632	40:17	0.0mph	04:59:16.495		
		30.5	00:25:10.661	39:43	0.0mph	05:24:27.156		
		32	00:22:58.035	01:03	0.0mph	05:47:25.191		
		33.5	00:21:15.107	00:40	0.0mph	06:08:40.298		
		35.1	00:17:23.752	17:55	0.0mph	06:26:04.050		
		36.6	00:26:30.606	31:52	0.0mph	06:52:34.656		
		38.1	00:17:40.048	56:28	0.0mph	07:10:14.704		
		39.6	00:37:32.063	22:47	0.0mph	07:47:46.767		
		41.1	00:18:55.887	53:34	0.0mph	08:06:42.654		
		42.7	00:18:55.385	46:50	0.0mph	08:25:38.039		
		44.2	00:29:49.932	05:04	0.0mph	08:55:27.971		
		45.7	00:20:01.900	38:52	0.0mph	09:15:29.871		
		47.2	00:20:54.043	18:10	0.0mph	09:36:23.914		
		48.8	00:18:34.606	08:09	0.0mph	09:54:58.520		
		50.3	00:25:54.851	32:21	0.0mph	10:20:53.371		
		51.8	00:22:48.227	49:31	0.0mph	10:43:41.598		
		53.3	00:19:08.126	37:42	0.0mph	11:02:49.724		
		54.9	00:18:33.777	57:02	0.0mph	11:21:23.501		
		56.4	00:21:27.812	51:03	0.0mph	11:42:51.313		

Delirium Ultra 12 Hour

Place Name	Hometown	Gender	Type	Bib #	Time	Laps	Speed	Division Rank
3	ROY VAN BUREN	M: 2	Runner	1201	Laps: 35 11:53:28.97	35	N/A	:
			<u>Split Description</u>		<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cumulative</u>
			1.524		00:16:21.582	24:09	0.0mph	00:16:21.582
			3.0		00:16:28.692	59:30	0.0mph	00:32:50.274
			4.6		00:16:30.807	27:52	0.0mph	00:49:21.081
			6.1		00:16:57.304	23:14	0.0mph	01:06:18.385
			7.6		00:18:24.345	50:33	0.0mph	01:24:42.730
			9.1		00:20:40.224	12:51	0.0mph	01:45:22.954
			10.7		00:21:12.290	22:53	0.0mph	02:06:35.244
			12.2		00:19:11.861	27:47	0.0mph	02:25:47.105
			13.7		00:25:57.609	09:21	0.0mph	02:51:44.714
			15.2		00:20:46.384	35:27	0.0mph	03:12:31.098
			16.8		00:19:30.091	32:17	0.0mph	03:32:01.189
			18.3		00:21:10.987	05:25	0.0mph	03:53:12.176
			19.8		00:19:04.939	54:58	0.0mph	04:12:17.115
			21.3		00:23:10.317	45:46	0.0mph	04:35:27.432
			22.9		00:20:31.560	16:39	0.0mph	04:55:58.992
			24.4		00:20:18.324	19:08	0.0mph	05:16:17.316
			25.9		00:20:30.540	02:58	0.0mph	05:36:47.856
			27.4		00:20:50.948	36:40	0.0mph	05:57:38.804
			29.0		00:21:00.513	44:56	0.0mph	06:18:39.317
			30.5		00:21:15.933	11:45	0.0mph	06:39:55.250
			32		00:21:42.293	05:16	0.0mph	07:01:37.543
			33.5		00:19:39.665	40:41	0.0mph	07:21:17.208
			35.1		00:23:00.923	39:47	0.0mph	07:44:18.131
			36.6		00:24:19.777	17:18	0.0mph	08:08:37.908
			38.1		00:20:43.709	59:35	0.0mph	08:29:21.617
			39.6		00:19:37.761	15:08	0.0mph	08:48:59.378
			41.1		00:19:55.157	08:27	0.0mph	09:08:54.535
			42.7		00:20:27.701	24:54	0.0mph	09:29:22.236
			44.2		00:21:26.744	36:44	0.0mph	09:50:48.980
			45.7		00:21:38.689	16:56	0.0mph	10:12:27.669
			47.2		00:21:34.721	23:43	0.0mph	10:34:02.390
			48.8		00:20:56.407	49:53	0.0mph	10:54:58.797
			50.3		00:19:33.964	24:13	0.0mph	11:14:32.761
			51.8		00:19:27.780	01:17	0.0mph	11:34:00.541
			53.3		00:19:28.437	10:06	0.0mph	11:53:28.978
4	CHECO COLON-GAUD	M: 3	Runner	1213	Laps: 34 11:40:33.73	34	N/A	:
			<u>Split Description</u>		<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cumulative</u>
			1.524		00:15:35.698	08:48	0.0mph	00:15:35.698
			3.0		00:15:55.199	30:19	0.0mph	00:31:30.897
			4.6		00:15:04.562	11:13	0.0mph	00:46:35.459
			6.1		00:15:03.457	56:24	0.0mph	01:01:38.916
			7.6		00:14:25.774	31:02	0.0mph	01:16:04.690
			9.1		00:15:48.119	55:22	0.0mph	01:31:52.809
			10.7		00:20:24.420	40:54	0.0mph	01:52:17.229
			12.2		00:14:46.697	11:38	0.0mph	02:07:03.926
			13.7		00:16:20.792	13:33	0.0mph	02:23:24.718
			15.2		00:15:19.212	27:42	0.0mph	02:38:43.930
			16.8		00:16:52.890	24:02	0.0mph	02:55:36.820
			18.3		00:15:38.695	48:59	0.0mph	03:11:15.515
			19.8		00:15:46.474	33:19	0.0mph	03:27:01.989
			21.3		00:20:07.760	57:28	0.0mph	03:47:09.749
			22.9		00:20:39.330	00:51	0.0mph	04:07:49.079
			24.4		00:20:25.257	52:07	0.0mph	04:28:14.336
			25.9		00:22:45.131	07:59	0.0mph	04:50:59.467
			27.4		00:25:15.072	38:52	0.0mph	05:16:14.539
			29.0		00:22:35.362	56:59	0.0mph	05:38:49.901
			30.5		00:17:55.359	21:49	0.0mph	05:56:45.260
			32		00:23:30.279	13:29	0.0mph	06:20:15.539
			33.5		00:23:25.410	08:11	0.0mph	06:43:40.949
			35.1		00:33:07.069	08:54	0.0mph	07:16:48.018
			36.6		00:18:29.198	55:38	0.0mph	07:35:17.216
			38.1		00:21:50.415	54:11	0.0mph	07:57:07.631
			39.6		00:19:26.038	37:55	0.0mph	08:16:33.669
			41.1		00:21:14.236	48:59	0.0mph	08:37:47.905
			42.7		00:21:23.187	49:02	0.0mph	08:59:11.092
			44.2		00:23:59.645	47:19	0.0mph	09:23:10.737
			45.7		00:22:25.977	51:07	0.0mph	09:45:36.714
			47.2		00:22:49.202	02:35	0.0mph	10:08:25.916
			48.8		00:25:05.668	32:45	0.0mph	10:33:31.584
			50.3		00:31:42.657	16:51	0.0mph	11:05:14.241
			51.8		00:35:19.494	44:53	0.0mph	11:40:33.735

Delirium Ultra 12 Hour

Place Name	Hometown	Gender	Type	Bib #	Time	Laps	Speed	Division Rank
5 BRANDI MULLER		F: 2	Runner	1218	Laps: 33 11:45:48.47	33	N/A	:
		<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cumulative</u>		
		1.524	00:15:45.264	17:05	0.0mph	00:15:45.264		
		3.0	00:15:07.195	46:32	0.0mph	00:30:52.459		
		4.6	00:15:14.597	25:48	0.0mph	00:46:07.056		
		6.1	00:15:52.557	54:54	0.0mph	01:01:59.613		
		7.6	00:16:13.399	34:24	0.0mph	01:18:13.012		
		9.1	00:15:17.139	59:54	0.0mph	01:33:30.151		
		10.7	00:16:01.258	51:35	0.0mph	01:49:31.409		
		12.2	00:16:53.530	32:37	0.0mph	02:06:24.939		
		13.7	00:16:14.310	46:38	0.0mph	02:22:39.249		
		15.2	00:18:24.503	52:40	0.0mph	02:41:03.752		
		16.8	00:17:31.930	07:36	0.0mph	02:58:35.682		
		18.3	00:17:53.260	53:40	0.0mph	03:16:28.942		
		19.8	00:19:32.454	03:58	0.0mph	03:36:01.396		
		21.3	00:20:01.844	38:07	0.0mph	03:56:03.240		
		22.9	00:28:15.736	01:47	0.0mph	04:24:18.976		
		24.4	00:21:15.007	59:19	0.0mph	04:45:33.983		
		25.9	00:27:39.361	53:58	0.0mph	05:13:13.344		
		27.4	00:19:40.144	47:06	0.0mph	05:32:53.488		
		29.0	00:20:52.810	01:38	0.0mph	05:53:46.298		
		30.5	00:22:01.481	22:36	0.0mph	06:15:47.779		
		32	00:31:39.385	32:58	0.0mph	06:47:27.164		
		33.5	00:24:59.578	11:05	0.0mph	07:12:26.742		
		35.1	00:28:23.497	45:52	0.0mph	07:40:50.239		
		36.6	00:30:30.467	08:41	0.0mph	08:11:20.706		
		38.1	00:21:25.013	13:31	0.0mph	08:32:45.719		
		39.6	00:21:40.594	42:28	0.0mph	08:54:26.313		
		41.1	00:21:34.771	24:23	0.0mph	09:16:01.084		
		42.7	00:22:52.541	47:22	0.0mph	09:38:53.625		
		44.2	00:30:01.832	44:40	0.0mph	10:08:55.457		
		45.7	00:26:37.970	10:38	0.0mph	10:35:33.427		
		47.2	00:21:32.855	58:41	0.0mph	10:57:06.282		
		48.8	00:21:20.736	16:09	0.0mph	11:18:27.018		
		50.3	00:27:21.460	53:53	0.0mph	11:45:48.478		

6 HEIDI MCNEIL		F: 3	Runner	1217	Laps: 33 11:45:49.58	33	N/A	:
		<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cumulative</u>		
		1.524	00:15:45.918	25:51	0.0mph	00:15:45.918		
		3.0	00:15:06.809	41:21	0.0mph	00:30:52.727		
		4.6	00:15:14.919	30:07	0.0mph	00:46:07.646		
		6.1	00:16:21.524	23:22	0.0mph	01:02:29.170		
		7.6	00:15:44.326	04:30	0.0mph	01:18:13.496		
		9.1	00:15:17.139	59:54	0.0mph	01:33:30.635		
		10.7	00:15:56.500	47:46	0.0mph	01:49:27.135		
		12.2	00:16:58.272	36:12	0.0mph	02:06:25.407		
		13.7	00:16:14.249	45:48	0.0mph	02:22:39.656		
		15.2	00:18:24.455	52:01	0.0mph	02:41:04.111		
		16.8	00:17:32.520	15:31	0.0mph	02:58:36.631		
		18.3	00:17:54.100	04:56	0.0mph	03:16:30.731		
		19.8	00:19:31.586	52:20	0.0mph	03:36:02.317		
		21.3	00:20:01.126	28:30	0.0mph	03:56:03.443		
		22.9	00:28:24.096	53:54	0.0mph	04:24:27.539		
		24.4	00:20:59.120	26:16	0.0mph	04:45:26.659		
		25.9	00:27:43.851	54:10	0.0mph	05:13:10.510		
		27.4	00:19:40.523	52:11	0.0mph	05:32:51.033		
		29.0	00:20:30.650	04:27	0.0mph	05:53:21.683		
		30.5	00:22:27.333	09:18	0.0mph	06:15:49.016		
		32	00:32:26.485	04:38	0.0mph	06:48:15.501		
		33.5	00:24:12.296	36:59	0.0mph	07:12:27.797		
		35.1	00:28:24.052	53:19	0.0mph	07:40:51.849		
		36.6	00:30:30.555	09:52	0.0mph	08:11:22.404		
		38.1	00:21:00.908	50:14	0.0mph	08:32:23.312		
		39.6	00:22:03.641	51:34	0.0mph	08:54:26.953		
		41.1	00:21:34.825	25:06	0.0mph	09:16:01.778		
		42.7	00:22:52.643	48:44	0.0mph	09:38:54.421		
		44.2	00:30:02.888	58:49	0.0mph	10:08:57.309		
		45.7	00:26:37.685	06:49	0.0mph	10:35:34.994		
		47.2	00:21:32.062	48:03	0.0mph	10:57:07.056		
		48.8	00:21:20.493	12:54	0.0mph	11:18:27.549		
		50.3	00:27:22.032	01:33	0.0mph	11:45:49.581		

Delirium Ultra 12 Hour

Place Name	Hometown	Gender	Type	Bib #	Time	Laps	Speed	Division Rank	
7	JENN SCOTT	F: 4	Runner	618	Laps: 33 11:46:05.20	33	N/A	:	
			<u>Split Description</u>		<u>Split Time</u>		<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cumulative</u>
			1.524		00:13:26.497		16:03	0.0mph	00:13:26.497
			3.0		00:13:27.430		28:34	0.0mph	00:26:53.927
			4.6		00:13:21.775		12:44	0.0mph	00:40:15.702
			6.1		00:13:42.441		49:53	0.0mph	00:53:58.143
			7.6		00:13:43.277		01:06	0.0mph	01:07:41.420
			9.1		00:13:31.070		17:23	0.0mph	01:21:12.490
			10.7		00:13:44.551		18:11	0.0mph	01:34:57.041
			12.2		00:13:43.038		57:54	0.0mph	01:48:40.079
			13.7		00:15:05.546		24:25	0.0mph	02:03:45.625
			15.2		00:15:46.748		36:59	0.0mph	02:19:32.373
			16.8		00:16:18.138		37:58	0.0mph	02:35:50.511
			18.3		00:16:12.874		27:22	0.0mph	02:52:03.385
			19.8		00:17:16.445		39:56	0.0mph	03:09:19.830
			21.3		00:17:44.379		54:33	0.0mph	03:27:04.209
			22.9		00:20:05.275		24:08	0.0mph	03:47:09.484
			24.4		00:21:06.956		11:21	0.0mph	04:08:16.440
			25.9		00:29:38.328		29:27	0.0mph	04:37:54.768
			27.4		00:20:41.097		24:33	0.0mph	04:58:35.865
			29.0		00:17:44.283		53:16	0.0mph	05:16:20.148
			30.5		00:18:49.782		31:41	0.0mph	05:35:09.930
			32		00:17:14.843		18:27	0.0mph	05:52:24.773
			33.5		00:23:49.374		29:34	0.0mph	06:16:14.147
			35.1		00:19:17.257		40:09	0.0mph	06:35:31.404
			36.6		00:21:49.799		45:55	0.0mph	06:57:21.203
			38.1		00:23:51.411		56:53	0.0mph	07:21:12.614
			39.6		00:21:11.490		12:09	0.0mph	07:42:24.104
			41.1		00:27:23.469		20:50	0.0mph	08:09:47.573
			42.7		00:25:25.462		58:13	0.0mph	08:35:13.035
			44.2		00:20:50.917		36:15	0.0mph	08:56:03.952
			45.7		00:23:01.358		45:37	0.0mph	09:19:05.310
			47.2		00:22:39.556		53:13	0.0mph	09:41:44.866
			48.8		00:29:44.035		45:59	0.0mph	10:11:28.901
			50.3		01:34:36.302		45:49	0.0mph	11:46:05.203

8	DANIELLE CADY	F: 5	Runner	1204	Laps: 30 11:39:33.13	30	N/A	:	
			<u>Split Description</u>		<u>Split Time</u>		<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cumulative</u>
			1.524		00:16:39.437		23:36	0.0mph	00:16:39.437
			3.0		00:16:10.259		52:18	0.0mph	00:32:49.696
			4.6		00:16:46.802		02:23	0.0mph	00:49:36.498
			6.1		00:16:32.710		53:23	0.0mph	01:06:09.208
			7.6		00:17:20.249		30:57	0.0mph	01:23:29.457
			9.1		00:19:40.419		50:47	0.0mph	01:43:09.876
			10.7		00:17:04.169		55:18	0.0mph	02:00:14.045
			12.2		00:18:00.748		34:05	0.0mph	02:18:14.793
			13.7		00:20:51.887		49:15	0.0mph	02:39:06.680
			15.2		00:21:42.598		09:21	0.0mph	03:00:49.278
			16.8		00:17:29.641		36:54	0.0mph	03:18:18.919
			18.3		00:18:15.057		45:59	0.0mph	03:36:33.976
			19.8		00:27:21.138		49:34	0.0mph	04:03:55.114
			21.3		00:18:35.933		25:57	0.0mph	04:22:31.047
			22.9		00:20:38.364		47:54	0.0mph	04:43:09.411
			24.4		00:21:00.697		47:25	0.0mph	05:04:10.108
			25.9		00:24:52.209		32:15	0.0mph	05:29:02.317
			27.4		00:26:58.653		48:01	0.0mph	05:56:00.970
			29.0		00:20:52.446		56:45	0.0mph	06:16:53.416
			30.5		00:21:39.998		34:29	0.0mph	06:38:33.414
			32		00:21:23.033		46:58	0.0mph	06:59:56.447
			33.5		00:28:55.244		51:38	0.0mph	07:28:51.691
			35.1		00:37:56.136		45:38	0.0mph	08:06:47.827
			36.6		00:36:16.748		32:43	0.0mph	08:43:04.575
			38.1		00:28:41.981		53:46	0.0mph	09:11:46.556
			39.6		00:34:56.418		35:24	0.0mph	09:46:42.974
			41.1		00:28:29.697		09:01	0.0mph	10:15:12.671
			42.7		00:29:20.089		24:50	0.0mph	10:44:32.760
			44.2		00:27:33.899		40:42	0.0mph	11:12:06.659
			45.7		00:27:26.474		01:08	0.0mph	11:39:33.133

Delirium Ultra 12 Hour

Place Name	Hometown	Gender	Type	Bib #	Time	Laps	Speed	Division Rank
15	STEPHANIE COOK	F: 8	Runner	1203	Laps: 23 11:58:21.82	23	N/A	:
			<u>Split Description</u>		<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cumulative</u>
			1.524		00:19:30.714	40:38	0.0mph	00:19:30.714
			3.0		00:22:28.867	29:52	0.0mph	00:41:59.581
			4.6		00:22:27.044	05:25	0.0mph	01:04:26.625
			6.1		00:23:52.562	12:19	0.0mph	01:28:19.187
			7.6		00:22:09.695	12:45	0.0mph	01:50:28.882
			9.1		00:25:02.528	50:39	0.0mph	02:15:31.410
			10.7		00:23:41.407	42:43	0.0mph	02:39:12.817
			12.2		00:26:02.957	21:04	0.0mph	03:05:15.774
			13.7		00:31:54.043	49:32	0.0mph	03:37:09.817
			15.2		00:24:42.030	15:45	0.0mph	04:01:51.847
			16.8		00:24:58.163	52:06	0.0mph	04:26:50.010
			18.3		00:34:52.371	41:08	0.0mph	05:01:42.381
			19.8		00:31:33.815	18:16	0.0mph	05:33:16.196
			21.3		00:34:27.596	08:52	0.0mph	06:07:43.792
			22.9		00:32:00.661	18:18	0.0mph	06:39:44.453
			24.4		00:32:28.774	35:19	0.0mph	07:12:13.227
			25.9		00:40:04.157	22:33	0.0mph	07:52:17.384
			27.4		00:37:53.892	15:32	0.0mph	08:30:11.276
			29.0		00:42:18.961	30:25	0.0mph	09:12:30.237
			30.5		00:39:21.768	54:03	0.0mph	09:51:52.005
			32		00:35:22.773	28:51	0.0mph	10:27:14.778
			33.5		00:46:05.057	02:38	0.0mph	11:13:19.835
			35.1		00:45:01.985	56:46	0.0mph	11:58:21.820
16	LYNNE EVANS	F: 9	Runner	1205	Laps: 22 10:16:21.01	22	N/A	:
			<u>Split Description</u>		<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cumulative</u>
			1.524		00:24:42.087	16:30	0.0mph	00:24:42.087
			3.0		00:24:16.814	37:34	0.0mph	00:48:58.901
			4.6		00:27:28.936	34:09	0.0mph	01:16:27.837
			6.1		00:25:03.881	08:47	0.0mph	01:41:31.718
			7.6		00:25:58.667	23:32	0.0mph	02:07:30.385
			9.1		00:29:10.092	10:46	0.0mph	02:36:40.477
			10.7		00:24:20.143	22:13	0.0mph	03:01:00.620
			12.2		00:27:50.409	22:08	0.0mph	03:28:51.029
			13.7		00:28:41.097	41:55	0.0mph	03:57:32.126
			15.2		00:29:08.155	44:47	0.0mph	04:26:40.281
			16.8		00:29:09.143	58:02	0.0mph	04:55:49.424
			18.3		00:29:47.218	28:40	0.0mph	05:25:36.642
			19.8		00:28:30.267	16:40	0.0mph	05:54:06.909
			21.3		00:30:19.017	35:08	0.0mph	06:24:25.926
			22.9		00:29:24.256	20:43	0.0mph	06:53:50.182
			24.4		00:28:50.240	44:32	0.0mph	07:22:40.422
			25.9		00:30:10.837	45:26	0.0mph	07:52:51.259
			27.4		00:28:28.799	56:59	0.0mph	08:21:20.058
			29.0		00:29:36.164	00:25	0.0mph	08:50:56.222
			30.5		00:26:55.088	00:12	0.0mph	09:17:51.310
			32		00:28:29.788	10:15	0.0mph	09:46:21.098
			33.5		00:29:59.913	18:55	0.0mph	10:16:21.011
17	SONAL REED	F: 10	Runner	1216	Laps: 21 08:30:31.75	21	N/A	:
			<u>Split Description</u>		<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cumulative</u>
			1.524		00:18:39.324	11:26	0.0mph	00:18:39.324
			3.0		00:18:09.398	30:05	0.0mph	00:36:48.722
			4.6		00:17:56.267	33:59	0.0mph	00:54:44.989
			6.1		00:17:23.200	10:31	0.0mph	01:12:08.189
			7.6		00:17:06.887	31:45	0.0mph	01:29:15.076
			9.1		00:20:12.870	06:00	0.0mph	01:49:27.946
			10.7		00:18:10.149	40:10	0.0mph	02:07:38.095
			12.2		00:23:12.850	19:44	0.0mph	02:30:50.945
			13.7		00:31:34.242	23:59	0.0mph	03:02:25.187
			15.2		00:40:10.042	41:28	0.0mph	03:42:35.229
			16.8		00:36:13.272	46:06	0.0mph	04:18:48.501
			18.3		00:30:44.721	19:51	0.0mph	04:49:33.222
			19.8		00:27:49.336	07:44	0.0mph	05:17:22.558
			21.3		00:25:48.174	02:49	0.0mph	05:43:10.732
			22.9		00:32:08.370	01:41	0.0mph	06:15:19.102
			24.4		00:28:26.112	20:57	0.0mph	06:43:45.214
			25.9		00:22:04.493	02:59	0.0mph	07:05:49.707
			27.4		00:20:45.059	17:41	0.0mph	07:26:34.766
			29.0		00:23:56.683	07:35	0.0mph	07:50:31.449
			30.5		00:21:57.360	27:20	0.0mph	08:12:28.809
			32		00:18:02.948	03:35	0.0mph	08:30:31.757

